


SKENIRANJE KANALA ZA AMIKO IMPULSE

Postavljanje kartice za otključavanje kanala


Kartica se postavlja unutar slota sa prednje strane resivera. Kartica se postavlja tako što se čip okrene prema gore i prema naprijed kao što je prikazano na slici ispod, te se gurne u ležište do kraja.



1. Pritisnite tipku **MENU** na daljinskom upravljaču, odaberite opciju **Sistem** i potvrdite sa tipkom **OK**.




2. Nakon što ste ušli u sistem, odaberite opciju **Osnovno podešavanje** i potvrdite sa tipkom **OK**.




3. Na sledećem prozoru odaberite **Brisanje svih kanala** i potvrdite sa tipkom **OK**.



4. Na pitanje da li da obrišete sve kanale, prebacite na **DA** i potvrdite sa tipkom **OK**.




5. Kada ste obrisali sve kanale, dobićete prozor gdje treba da odaberete željeni jezik. U našem slučaju smo odabrali **Serbian(Srpski)** i potvrdili sa tipkom **OK**.



6. Nakon što ste odabrali željeni jezik dobili ste prozor za odabir veličine ekrana i tu je potrebno selektovati **Auto** i potvrditi sa **OK**.



7. Kada ste odabrali veličinu ekrana, dobićete prozor gdje ćete trebati izabrati tip pretrage kanala i tu je potrebno odabrati **Instalacija kablovske** i potvrditi sa **OK**.



8. Nakon što odaberete instalaciju kablovske televizije, otvoriće Vam se prozor gdje trebate unijeti podatke za pretragu kanala. Potrebno je da unesete sve parametre kao na slici ispod, s tim da polje TP Index preskačete i ostavljate kao što Vam je na STB-u:
- Frekvencija **306.0 MHz**
 - Simbol Rata **6900**
 - Modulacija **QAM256**
 - LCN **Ukj**.



9. Kada ste unijeli gore sve podatke, pritisnite **zelenu** tipkicu na Vašem daljinskom upravljaču i pretraga kanala će početi.
10. Pričekajte da STB pretraži sve kanale i nakon toga pritisnite tipku **EXIT** da izađete iz menija i počnete gledati kanale.